



Број: 05-14-1-16-1-2/14  
Сарајево, 8. јануар 2014. године

**ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА**  
**БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ**

**- ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ**  
**- ДОМ НАРОДА**

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**SARAJEVO**

PRIMLJENO: 08.01.2014			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01,02	-05-2	-43	/13

B

**Предмет. Сагласност за ратификацију протокола, тражи се**

У складу са чланом 16. Закона о поступку закључивања и извршавања међународних уговора ("Сл. гласник БиХ", бр 29/00 и 32/13), достављамо вам ради давања сагласности за ратификацију:

**Протокол између Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине и Министарства за националну економију Мађарске о сарадњи малих и средњих предузећа. Протокол је потписао г. Мирко Шаровић 13. септембра 2013. године у Сарајеву.**

Будући да је Министарство спољне трговине и економских односа БиХ надлежно за провођење поступка за закључивање овог протокола, молимо вас да на састанке ваших комисија, односно сједнице Дома, поред представника Предсједништва БиХ, као предлагача, позовете и представника Министарства који заступницима, односно делегатима може дати све потребне информације о протоколу.

С поштовањем,

**ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР**

**Борис Буха**





kabireh  
1-3

MFA-BA-MPP  
Broj: 08/1-21-05-5-21486/13  
Datum: 25.12.2013.godine

PREDSJEDNIŠTVO  
BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO

PRIMLJENO : 06 -01- 2014 ..... 20.....			
Organizacioni Jedinica	Klasifikacijska oznaka	Redni broj	Broj priloga
05	14-1	161	

**PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE  
SARAJEVO**

**PREDMET: Prijedlog Odluke o ratifikaciji Protokola Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za nacionalnu ekonomiju Republike Mađarske o saradnji malih i srednjih preduzeća, dostavlja se**

U prilogu akta dostavljamo Prijedlog Odluke o ratifikaciji Protokola Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i Ministarstva za nacionalnu ekonomiju Republike Mađarske o saradnji malih i srednjih preduzeća, koji je potpisan 13. septembra 2013. godine u Sarajevu.

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je na 35. redovnoj sjednici, održanoj 08. maja 2013. godine, donijelo Odluku o prihvatanju Protokola i ovlastilo ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine da isti potpiše. Kopija navedene odluke Predsjedništva Bosne i Hercegovine broj : 01-50-1-1497-24/13 od 08. maja 2013. godine je u prilogu ovog akta. U prilogu akta dostavljamo i kopiju akta br. 01-02-725-3/10 od 28. novembra 2013. godine, koji sadrži mišljenje Ureda za zakonodavstvo Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na svojoj 77. sjednici, održanoj 18.12.2013. godine, utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji predmetnog protokola.

Molimo da Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o postupku zaključivanja i izvršavanja međunarodnih ugovora ("Službeni glasnik BiH" broj 29/00 i 32/13), provede proceduru ratifikacije Protokola.

S poštovanjem,



Prilog: 7 str.

**PROTOKOL**  
**MINISTARSTVA ZA NACIONALNU EKONOMIJU**  
**MAĐARSKE**  
**I**  
**MINISTARSTVA VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA**  
**BOSNE I HERCEGOVINE**  
**O SARADNJI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA**

Ministarstvo za nacionalnu ekonomiju Mađarske i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: STRANE), odlučni po pitanju daljnjeg jačanja i razvoja ekonomske saradnje u interesu podrške i razvoja malih i srednjih preduzeća (u daljnjem tekstu: MSP),

POŠTUJUĆI princip ravnopravnosti i uzajamnih interesa,

SVJESNI značaja društvene i ekonomske uloge MSP u razvoju dvije zemlje,

OBZIROM na formiranje dobrih bilateralnih odnosa kao i ostvarivanja regionalnih i kohezionih ciljeva,

UVJERENI da saradnja između MSP i dalje doprinosi globalnom ekonomskom razvoju i produbljivanju odnosa između Mađarske i Bosne i Hercegovine,

S NAMJEROM da pruže podršku jačanju konkurentnosti mađarskih i bosanskohercegovačkih preduzeća na regionalnom i globalnom tržištu, osiguraju razmjenu informacija, iskustva i uzajamnu zaštitu interesa unutar sektora MSP,

sporazumjeli su se o sljedećem:

**Član 1.**

**PRINCIPI**

STRANE se obavezuju da ispoštuju sljedeće principe:

- poštivanje nacionalnih zakona i propisa;
- potpuna neovisnot STRANA na polju provođenja politike o pružanju podrške i razvoja MSP;
- formiranje oblika saradnje na osnovu principa jednakih prava, partnerskih odnosa i uzajamnih interesa između preduzeća u sektoru industrije, trgovine, privrede, nauke i obrazovanja, usluga, investiranja i u drugim privrednim granama.

## Član 2.

### CILJEVI

STRANE su saglasne po pitanju ostvarivanja sljedećih ciljeva:

1. pospješivanje odnosa i saradnje između STRANA, u skladu s novom politikom EU vezano za MSP, međusobna razmjena iskustva o naučnim i razvojnim procesima, kao i o razvoju sposobnosti preduzetnika, formiranju raznih vidova podrške preduzetnicima, o pružanju podrške oblicima saradnje između interesnih organizacija preduzetnika/poslodavaca i organa vlasti;
2. razmjena iskustva i jačanje svih vidova saradnje između vladinog i nevladinog sektora u interesu podrške i razvoja MSP;
3. razmjena iskustva vezano za primjenjivanje programa, sredstava i modela koji služe za razvoj/jačanje već postojećih i osnivanje novih preduzeća;
4. iniciranje i izrada zajedničkih programa u cilju razvoja poslovne infrastrukture i pratećih usluga, kao npr. inkubator kuće, «poslovni anđeli», trgovinski parkovi itd.;
5. pospješivanje saradnje na polju inovativne djelatnosti MSP, transfera tehnologije, obuka preduzetničkog znanja, rada istraživačkih centara, kao i stručnih organizacija;
6. pospješivanje osnivanja MSP na području male privrede i turizma, u interesu očuvanja kulture, tradicije i običaja obje države, svih regija ili lokalnih zajednica;
7. podrška vidova saradnje MSP u interesu povećanja robnog prometa, kao i izrada zajedničkih programa, projekata uz korištenje fondova Evropske unije;
8. razmjena informacija o politici Vlade Mađarske i Vijeća ministara Bosne i Hercegovine vezano za pospješivanje razvoja i podsticaja MSP, kao i o tržišnim, finansijskim i poreskim uslovima;
9. pospješivanje i podrška uspostavljanja poslovnih odnosa između MSP dvije zemlje;
10. razmjena iskustva, pružanje pomoći i savjetovanje u interesu izrade programa u interesu jačanja inovativnosti i konkurentnosti MSP;
11. organizacija zajedničkih manifestacija s ciljem uspostavljanja poslovnih odnosa, zajedničko učešće na međunarodnim seminarima, konferencijama, sajmovima i podrška istih;
12. podrška dobrih odnosa između MSP dvije zemlje u interesu zajedničkog pojavljivanja na tržištu trećih zemalja.

## Član 3.

### RADNA GRUPA

Strane će formirati mađarsku i bosanskohercegovačku zajedničku radnu grupu u interesu saradnje MSP (u daljnjem tekstu: Radna grupa), koja će djelovati pod nadzorom potpisnika ovog Protokola.

Radnu grupu će voditi kopredsjednici koje imenuju institucije potpisnice Protokola. U Radnoj grupi na poziv kopredsjednika, zavisno od teme mogu sudjelovati predstavnici državnih i entitetskih institucija i Brčko Distrikta, nevladinih organizacija koje igraju aktivnu ulogu u pružanju podrške MSP, kao i predstavnici poslodavaca i sindikalnih organizacija. Radna grupa zasjedat će na osnovu saglasne odluke dva kopredsjednika,

godišnje najmanje jedanput naizmjenično: jednom u Mađarskoj, jednom u Bosni i Hercegovini. O sjednicama Radne grupe bit će sastavljen Protokol/Memorandum.

#### **Član 4.**

##### **DJELATNOST I ULOGA RADNE GRUPE**

Radna grupa, u skladu s PRINCIPIMA (član 1.) i CILJEVIMA (član 2.) ovog Protokola, izradit će Plan rada za period od najmanje godinu dana radi pregleda tema od zajedničkog interesa.

#### **Član 5.**

##### **STUPANJE NA SNAGU PROTOKOLA**

Ovaj Protokol stupa na snagu danom potpisivanja i zaključen je na period od pet (5) godina. Obje strane mogu raskinuti ili izmijeniti ovaj Protokol u svakom terminu nakon isteka roka od šest (6) mjeseci od pismenog zahtjeva upućenog drugoj strani. Ukoliko u roku od pet (5) godina ne podnese pismeni zahtjev o njegovom prestanku, ovaj Protokol važit će narednih pet (5) godina.

#### **Član 6.**

##### **RJEŠAVANJE SPOROVA**

Sve sporove nastale između STRANA na osnovu tumačenja ili primjene Protokola rješavaju dvojica kopredsjednika dogovorno.

Potpisano u Sarajevu, dana 13. septembra 2013.god.,u četiri originalna primjeraka svaki na hrvatskom/bosanskom/srpskom i mađarskom jeziku, pri čemu su sva četiri primjeraka autentična.

Za Ministarstvo za nacionalnu ekonomiju  
Mađarske

Za Ministarstvo vanjske trgovine i  
ekonomskih odnosa Bosne i  
Hercegovine

Aron Mark Lenner, s.r.

Mirko Šarović, s.r.

---